

INFORMACIJA

o produženju roka važenja garancije po kreditnom aranžmanu između NLB Montenegrobanke A.D. Podgorica i preduzeća Rudnici boksita A.D. Nikšić

Vlada Crne Gore je na sjednici od 10. decembra 2009 godine, na prijedlog Ministarstva ekonomije, utvrdila Prijedlog državne pomoći za restrukturiranje Kombinata aluminijuma i Rudnika boksita Nikšić, kojim je između ostalog kao dio pomoći, Vlada prihvatila izdavanje državne garancije Rudnicima boksita za kredit u iznosu od 5.000.000,00 eura. Na osnovu toga Vlada je izdala garanciju za kreditni aranžman između NLB Montenegrobanke A.D. Podgorica (u daljem tekstu: Banka) i preduzeća Rudnici boksita A.D. Nikšić (u daljem tekstu: Rudnici boksita).

Sredstva dobijena po osnovu ovog kreditnog aranžmana korištena su za izmirenje obaveza prema zaposlenima i plaćanje obaveza prema dobavljačima i zajmodavcima.

Međutim, od strane Rudnika boksita smo dobili zahtjev za produženjem roka važenja Garancije na period od dvije godine, obzirom da je rok vraćanja kredita u cjelokupnom iznosu 12.11.2011. godine.

Ovakav zahtjev je obrazložen činjenicom da se Rudnici boksita i dalje nalaze u nezavidnoj finansijskoj situaciji prouzrokovanoj prevashodno umanjenom proizvodnjom u KAP-u, a što je opet odraz globalne ekonomske i finansijske krize i nijesu u mogućnosti da izvrše povraćaj ovog kredita o roku dospijeca. Produženjem roka dospijeca kredita za dvije godine, a samim tim i roka važenja Garancije, kako Rudnici boksita navode u dopisu, stvorile bi se pretpostavke za implementaciju i ostalih mjera koje bi rezultirale normalizovanjem poslovanja preduzeća.

Razmatrajući navedeni zahtjev, obratili smo se Ministarstvu ekonomije, kao resornom za mišljenje po navedenom. Kako u njihovom odgovoru stoji da su saglasni da se predmetna garancija produži ukoliko Ministarstvo finansija cijeni da bi neprodužavanje iste dovelo do njene naplate, smatramo da je opravdano produžavanje roka važenja Garancije na period od dvije godine, uzimajući u obzir mogućnost naplate kreditnih obaveza od strane Banke, a s druge strane mogućnost normalizovanja poslovanja preduzeća i stvaranja uslova za redovnu otplatu kredita.

Naime Garancijom koju je Vlada izdala nedvosmisleno stoji da je „važnost garancije do konačnog i potpunog izmirenja svih obaveza predviđenih ugovorom o kreditu“, što znači da Banka, ukoliko joj Rudnici boksita ne otplate dospjele obaveze može aktivirati garanciju.

U cilju realizacije navedenog, potrebno je zaključivanje ANEKSA II Ugovora o kreditu između Banke i Rudnika boksita, koji se mijenja u dijelu roka dospijeca, pa je novi rok dospijeca 12.11.2013. godine. U ANEKSU II Ugovora se dodatno mijenjaju i članovi vezani za uslove kredita, odnosno produženje se odobrava po nižoj kamatnoj stopi od 9,5% počev od 12.12.2011. godine, na godišnjem nivou uz dekurzivni obračun na

stanje glavnog duga primjenom proporcionalne metode (u ranijem ugovoru kamata je bila 10,25% na godišnjem nivo, dekurzivno na stanje glavnog duga primjenom konformne metode), kao i nižom provizijom za obradu kreditnog zahtjeva u iznosu od 0,75% (u ranijem ugovoru 1%).

Na ANEKS II Ugovora o kreditu neophodno je izdavanje Aneks II Garancije, koja se mijenja samo u pogledu roka važenja u odnosu na inicijalni Ugovor, odnosno produžava se rok važenja za dodatne dvije godine.